

t8\_tdgrouo  
(TMZoEiPvfU76EQ69uSpVacyq1hju9kRjetD)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v13\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v12\_vectsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_tdgroup : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l2\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r1\_tdgroup : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k4\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l2\_algstr\_0 X0)) \Rightarrow (((\neg v2\_struct\_0 \\
& X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge \\
& ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge (l2\_algstr\_0 X0)))))) \Leftrightarrow ((\forall X1. (m1\_subset\_1 \\
& X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (k1\_algstr\_0 X0 X1 (k4\_struct\_0 X0) = X1)) \wedge \\
& ((\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\exists X2. ( \\
& m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)) \wedge (k1\_algstr\_0 X0 X1 X2 = k4\_struct\_0 \\
& X0))) \wedge ((\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\
& (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. (m1\_subset\_1 X3 \\
& (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (k1\_algstr\_0 X0 X1 X2) X3 = k1\_algstr\_0 \\
& X0 X1 (k1\_algstr\_0 X0 X2 X3)))))) \wedge (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 \\
& X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (k1\_algstr\_0 \\
& X0 X1 X2 = k1\_algstr\_0 X0 X2 X1))))))
\end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1 \\
& X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v12\_vectsp\_1 X0) \wedge \\
& ((v1\_tdgroup X0) \wedge (l2\_algstr\_0 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 \\
& X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 \\
& X0)) \Rightarrow (\forall X3. (m1\_subset\_1 X3 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X4. \\
& (m1\_subset\_1 X4 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow ((r1\_tdgroup X0 X1 X2 X3 X4) \Leftrightarrow \\
& (k1\_algstr\_0 X0 X1 X4 = k1\_algstr\_0 X0 X2 X3))))))
\end{aligned} \tag{2}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (v13\_algstr\_0 X0) \wedge (v2\_rlvect\_1 \\ & X0) \wedge (v3\_rlvect\_1 X0) \wedge (v4\_rlvect\_1 X0) \wedge (v12\_vectsp\_1 X0) \wedge \\ & ((v1\_tdgroup X0) \wedge (l2\_algstr\_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1 \\ & X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 \\ & X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1 X3 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow ((r1\_tdgroup \\ & X0 X1 X2 X3 X3) \Rightarrow (X1 = X2)))))) \end{aligned}$$